

fasèm las

CARRIÈRAS OCCITANAS

d'en pertot!



association occitane : @camp_bour

ACCIONS · SOSCADISSAS · FÈSTA
AMASSA, TORNEM BASTIR L'OSTAL DEL JOAN PETIT

25-26 D'OCTOBRE
VILAFRANCA DE ROERGUE (12)

manifestacion per la lenga occitana

contacte, programa e informacions praticas sus :

www.carrieras-occitanas.eu

[Ce court texte écrit en occitan peut facilement être lu par tout le monde grâce au lexique en bas de page]

Des de ¹ 2015, e era darrèra manifestacion **Anem òc²**, non auem cap agut era escadença de mostrar pes carrèrs³ era **volontat populara d'accès ara lengua occitana**. Totun, es talents e eth besonh i son encara.

Des Alps italians enquiara mar grana⁵, amassem-mos⁶. Donem vam⁷, a un movement que sosten era idèa qu'auem de besonh⁸ **de diversitat culturau** tant coma de diversitat ecologica o umana. Defenem **ua lengua tà toti**, que mos permete de créisher amassa⁹ en ua societat dubèrta, conscienta deth sòn environament coma dera sua istòria. **Coma mès¹⁰ un pòble pòrte colectivament era sua cultura, mès capable serà d'organizar-se, de crear, d'acuélher e de partejar.**

Mainatges e mainades¹¹, auem toti cantat era sua cançon, es 25 e 26 d'octobre li tornaram era sua casa. Coma entà materializar eth nòste patrimòni immateriau, **tornaram a bastir era casa de Joan Petit**, en endret a on siguet arrasada¹² en sègle XVII, entà castigar era susmauta des crocants.

Manifestacion, debats, cantades¹³, concèrts, stands des diferenti païsi occitans, passacarrèrs ...



Es 25 e 26 d'octobre de 2025, cridam a una dimenjada hestiva de manifestacion e d'accion pera lengua occitana !

Hèm eras carrèras occitanas !

- 1- depuis
- 2- manifestations en 2005, 2009, 2012 et 2015, organisées par une coordination des différents acteurs de l'occitan
- 3- l'occasion de montrer dans la rue
- 4- pourtant l'envie
- 5- des vallées occitanes (d'Italie) jusqu'à l'Atlantique
- 6- rassemblons-nous
- 7- donnons
- 8- nous avons besoin
- 9- évoluer ensemble
- 10- plus
- 11- enfants
- 12- nous reconstruirons la maison de JP, à l'endroit où elle fut rasée
- 13- moment spontané de chant collectif